

# Ekaba ke wena Mme wa ka?

Motshwantshi: Helga Hoveka

Mongodi: Brigid Comrie

**Kotara 2 – Buka Kgolo 1**



Sesotho



**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**GGT 2030**  
GROWING GAUTENG TOGETHER



Mme Nonyana o beile lehe  
sehlaheng. A dula ho sona ho  
se futhumatsa.





Mme Nonyana a utlwa tlala.  
A fofela hole ho batla dijo tsa  
ho ja. Ledinyana la qhotsa  
hotswa leheng.  
La batla mma lona.





“Kgomo, e kaba ke wena mme wa ka?” ho botsa ledinyana. “Tjhee, empa nka o fa lebese,” ho bua kgomo. “Tjhee, kea leboha. Ke tlameha ho tsamaya.”



“Podi, e kaba ke wena mme wa ka?” ho botsa ledinyana.  
“Tjhee, empa o ka tla ho ja jwang le nna,” ho bua podi.  
“Tjhee, kea leboha.  
Ke tlameha ho tsamaya.”




Nkgono a bona ledinyana,  
a le nka ho le kgutlisetsa  
sehlaheng ho emela mma lona.





Mme Nonyana a fofa, a  
kgutla a momme seboko se  
nonneng. Ledinyana le ne le  
thabetse ho bona mma lona.





Buka Kgolo ena e hlahiswa ke Wordworks. E qapilwe ke Jacqui Botha.  
Fetolo ya leleme ho isa ho Sesotho ke Virginia Khumalo.  
E hlophisitse ke Nonhlanhla Mahlobisa.

Buka Kgolo ena e sebedisa laesense ya Creative Commons 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

